

CANSOUN DERA NOUGUERA PALHARESA

« Enjous, tout dous. »

En Plan de Berét nechuda,
Tout-a-fèt jou so aranésa;
Pró me diden palharésa
Perque passi per Palhás.
Nechérem en bessouada
Tam ma germana Garouna :
Desputèrem úa estouna :
Jou t'aoun bau ? È tu t'aoun bas ? —

Jou, atrebida m'en anáua
Der Aran ta 'ra ribèra;
Mès, coum que so 'ra darrèra,
Èra, deuant me passèc.
Sense hè cas des mías lèrmes,
Agarrèc era bachada;
È 'n tout hè-me úa abrassada,
A 'ra aurélha me cridèc :

(Resposta)

« *Garouna per Aran*
Bramant;
Nouguèra per Alous
Tout dous. »

Der engouéetch è 'ra tristesa
Es comes se m'endrabáuen :
Des marregádes que dáuen
Es senhals i troubaras.
Se m'en tourni o nou m'en tourni,
Souént ta darrè me bíri :
Mès, toutun, endeuant tíri
Pog-a-póg, de pas-en-pas.

Tam era sanc des mountanhes;
Tout bachant, forces amassi :
È 'n béis que aproufíti es passi,
Me coumenci a counsoulá.
M'en gouardi aqueres mountanhes
Que m'alegren era bista ;
È, entre counsoulada è trista,
De prëssa coumenci a aná.

È lèu en *Mountgarri* arribi
Despus d'úa gran bachada;
È aquiéut hèsquí úa parada
Enta encoumaná-me a Diéu.
Pensant qu'ei et darrè poble
Dera *Bal d'Aran* que trobi,
Me semble et mès gran oprobi
Aué-m'en d'aná d'aquiéut...

Dera Bèrje de *Mountgarri*
A'r oultim me despedísqui,
È't mèn trist camin seguísqui
Qu'ei toustem enjous, enjous.
Bachant, trobi calhaus grossi,
È estramunqui souént en eri;
Atrauèssi bosqui néri
È me trobi a 't pè d'*Alous* :

« *Garouna per Aran*
Bramant;
Nouguèra per Alous
Tout dous. »

È tout dous, p'et deuant passi
È ribèra enjous seguísqui;
A cantá tout dous m'arrisqui
Et douloù mèn ta distrèi.
Quam en es pobles que trobi
I-e semiat era alegría,
Tam era riquésa mía,
En *Estèri* bau a quèi.

Quam aribi en *Pla d'Estèri*,
Ta't Port doungui úa gouelhada;
Mès en béis ta gran pujada,
Plourant me tourni a birá.
Alabets aquet Pla gouardi
Que alègre era mía bista;
È entre counsoulada è trista
Me-i passeji ençá è enlá.

« *Garouna per Aran*
Bramant;
Nouguèra per Alous
Tout dous. »

Jou jamès ne jessería
D'aquera plana poulida,
È i haría mort è bida...
Pró m'acassen p'et darrè...
En arribá ena *Guingueta*
Era martcha cau emprene :
Alabets, jou m'hèsqui a entene,
Tout cantant, mès qu'en planè.

¡ Au ! enjous, enjous encára,
Tout dous, pró sense arturá-me :
Hè camin sense cansá-me
Ei bida sense patí.
Un chinhau countenta bachi
P'et desitch d'aná béis tèrra;
Pobles dèchi a dreta è 'squèrra,
È m'en bau ta *Lhaborsi*.

A 't riéu de *Cardós* i trobi
Que arrougant, pr'aount ét passe,
A touti cride è amenace
È a touti bo hè a 'scapá.
Quam béisgui tanta arrougancia
Lou demouri, jou, enfadada,
Me lou 'mpassi en úa gloupada...
D'et, mái-mès s'en parlará.

Bau bachant, ja, mès countenta
Perque m'hèsqui grossa è grana;
M'en bau ta 'ra tèrra plana,
Ta pourtá-li pan è flous.
Pró 't camin que ára atrauèssi
Ei ta lètch, que ja m'espanti
De gouardá-lou, è ja nou canti :
Es mès cants s'an tournat plous.

Quam béisgui qu'ei precipicis
Et camin que ára seguísqui,
Era Espanha benehísqui,
Pró renègui det Goubèr.
Ei ben trist que, per ét, síguen,
Per falta de carretères
Aguestes mountanhes bères
Enta 's omes un lufèr !...

Quam dejous de *Sort* aribi
Li canti un imne de gloria
En brembá-me dera istoria
Des biéls Condes de Palhás.
Tout bachant encára canti
Ta alegrá adaquera tèrra;
È 's pobles de dreta è 'squèrra
Me saluden a mon pas.

Lèu, deuant de *Gerri* aribi
È 's súes Salines gouardi;
Un chinhau et pas retardi
Ta un cousselh dá-les, tout dous :
— « Hèts-bous enlá : jou boui páti
È 's camis desembrassádi :
Se nou, se hèt-cop m'enfadi,
Tam jou bacharats enjous. » —

Mès en arribá ena *Pobla*
Tabé et Flamisselh i-arribe,
Que, arrougant, et pas me pribé;
Per acró mous agarrám.
Touti dus tam crits è rabia
Ua estouna hèm ara luta;...
Pró es binhes, es gouarts è fruta
Enta bach mou-n ac pourtam.

Mentrestant qu'era gent ploure
Era perduda aboundancia
Que les pane ma arrougancia
Jou, countenta, enjous m'en bau.
Ena *Conca*, lèu, arribi,
Era tèrra mès poulida
Qu'è bist en ma cuérta bida
De Berét hasta acitau :

« *Garouna per Aran*
Bramant;
Nouguèra per Alous
Tout dous. »

La bégui trista è plourousa
Quam entri p'es súes portes :
Ploure es súes binhes mortes
Qu'èren era súa sanc;
Ploure as hils que nou l'estimen,
Qu'en béis-la ta prauba è trista
D'éra aparten era bista
È s'en ban, en-man-en-man.

— « ¡Nou t'espantes ! » jou li eridi.
« Bengui a trèi-te es túes pénes;
È 'ra sanc des míes bénes
En es túes ouedarè.
Ja sabi qu'en dá-te bida
En tos brássi cairè morta,
Mès, en béis-te jouéna è fortá
Ara mort beneirè. »... —

; Que-m hè gói aquera tèrra
Que nade ena lum de gloria
Qu'et soulei bèt dera istoria
Li embié per tout et tour !...
Tremp luts p'es Bísbes è 's Condes
Talarn, p'era Beguería;
P'era antigoua Barounía
È p'et *Pabordat* luts *Mour...*

Quam arribi en *Camarasa*,
A 't deuant, et *Segre* trobi
È quam de passá jou probi
Touti dus mous arturam.
Et me gouarda, jou lou gouardi,
Me bé gouapa, jou lou 'n bégui,
Es súes paraules créigui
È dempus mous maridám.

Tam et dot que jou li portí,
È lo qu'èt baiche des sèrres,
Enta aná dá bida a es tèrres,
Mou-n anam *Espanha* enjous.
Tout coundá-mous nostes pénes,
Nosti góis è nosta gloria,
A hèm fin ram enta era istoria
È enta bach anam tout dous.

È quam en *Courbins* arribi,
Trobi er'áuta, ma germana
Nouguèra Ribagorçana
Que tabé s'en ben enjous.
Tabé, coum jou, ei aranésa,
Tabé, coum jou, ei desgraciada,
Tout hè-mous úa abrassada,
Mous auém metut a plous.

È seguint aqueres tèrres
Que amplim de douça alegría,
Hèsqui úa gran courtesia
A era antigoua *Balaguè*;
Pró ta *Lhèida* jou li saubi
Era mès gran reberencia;
Quam arribè en sa presencia
A era aurélha li cridè :

— « Ja bes dounc que bida doungui
As tourocs des tos plas morti
Tam era sanc que te porti
De Mare Era Bal d'Aran,
Ja bes dounques que tu biéues
Dera sanc dera mountanha;
Bal d'Aran è 'ra *Cerdanha*
Cap fabou, de tu, nou auran.

Abantes de despedirme,
Un fabou boui demaná-te :
Ei que tu nou as d'enfadá-te
En sente parlá aranés.
Ei parlá dera Proubinceia,
De úa Balh que sanc t'embíe,
Se éra, en tu, un chinhau counfie,
Tu, nou as de hè det desentés. »

Endarrè alabets me biri
È gouardi era obra mía
Béigui que bida è alegría
Ena Prudencia semiè.
Alabets me despedísqui
D'aguesta tèrra estimada
È m'en bau descoun soulada,
Ta era mar aoun mourirè.

« Garouna per Aran
Bramant;
Nouguèra per Alous
Tout dous. »